

Član 5.

Sredstva koja se ne utroše u jednoj godini prenose se, za istu namjenu, u narednu godinu.

Član 6.

Prava i dužnosti nosioca sredstava utvrdjenih ovim zakonom vrši Republička geodetska uprava.

Član 7.

Ovlašćuje se Republička geodetska uprava da zaključi ugovore sa opština iz člana 2. ovog zakona o njihovom učešću u obezbjedjenju sredstava za finansiranje geodetskih radova.

Član 8.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o učešću Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine u finansiranju geodetskih radova od 1973. do 1976. godine /"Službeni list SRBiH", broj 6/73/.

Prava i obaveze iz ugovora zaključenih na osnovu zakona iz prethodnog stava ostaju na snazi.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom listu SRBiH".

DOGOVOR O OSTVARIVANJU SARADNJE U OBLASTI GEODETSKE DJELATNOSTI

Član 1.

Izvršna vijeća skupština socijalističkih republika i izvršna vijeća skupština socijalističkih autonomnih pokrajina /u daljem tekstu: učesnici dogovora/ u cilju što cijelovitijeg uskladjivanja i potpunijeg ostvarivanja zajedničkih interesa utvrdjenih ovim dogовором, sporazumjeli su se da u okviru svojih nadležnosti uspostave stalne oblike saradnje u oblasti geodetske djelatnosti.

Član 2.

Učesnici dogovora, saradjuju i uskladjuju svoje aktivnosti u svim poslovima od zajedničkog interesa, a naročito:

- planiranje i programiranje radova na osnovnim mrežama stalnih geodetskih tačaka /astronomsko-geodetske, gravimetrijske, trigonometrijske i nivelmane mreže/, izrada geodetskih planova i karata i geodetska informatika,
- izrada i razmjena informacija, analiza, elaborata, nacrta propisa i drugih stručnih materijala,

- organizovanje i razvoj naučno-istraživačkog rada,
- čuvanje i korišćenje geodetske dokumentacije,
- organizacija i rad geodetske službe,
- stručno-izdavačka djelatnost,
- saradnja sa saveznim organima i organizacijama,
- saradnja sa medjunarodnim organima i organizacijama i odgovarajućim organima i organizacijama drugih država.

Član 3.

Radi ostvarivanja saradnje iz člana 2. ovog dogovora, učesnici dogovora obrazuju kolegijum za geodeziju kao stalno zajedničko koordinaciono tijelo za pitanja geodezije /u daljem tekstu: Kolegijum/.

Kolegijum razmatra pitanja od zajedničkog interesa i obezbjedjuje saradnju u cilju njihovog usklajivanja i iniciranja odgovarajućih mjera i aktivnosti.

Kolegijum ima osam članova.

Kolegijum čine starještine republičkih i pokrajinskih organa uprave nadležnih za geodetske poslove.

Član 4.

Kolegijum ima predsjednika.

Funkcija predsjednika traje jednu kalendarsku godinu, s tim što se svi članovi Kolegijuma izmjenjuju u toj funkciji prema abecednom redu naziva republika odnosno pokrajina.

Član 5.

Kolegijum donosi poslovnik kojim bliže određuje način svog rada.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Kolegijuma vrši republički odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za geodetske poslove čiji je član predsjednik Kolegijuma.

Član 6.

Za izvršavanje određenih poslova i zadataka Kolegijum može osnivati odgovarajuća radna tijela ili te zadatke povjeravati odgovarajućim organima i organizacijama.

Sredstva za poslove i zadatke iz stava 1. ovog člana učesnici dogovora obezbjeduju posebnim dogовором.

Član 7.

Izmjene i dopune ovog dogovora može predložiti svaki njegov učesnik, a vrše se na način i po postupku po kome je ovaj dogovor zaključen.

Član 8.

Ovaj dogovor sačinjen je u osam primjeraka, koji se smatraju autentičnim tekstom dogovora.

Član 9.

Ovaj dogovor u ime njegovih učesnika potpisuju ovlašćeni predstavnici izvršnih vijeća republika odnosno autonomnih pokrajina.

Član 10.

Ovaj dogovor sačinjen je na jezicima naroda i narodnosti Jugoslavije, a objaviće se u službenim glasilima republika odnosno autonomnih pokrajina.

U Sarajevu dana 11.2.1977.godine.

Ispred izvršnih vijeća republika i autonomnih pokrajina, Dogovor su potpisali direktori geodetskih uprava.

DERVIŠ KURTOVIĆ

POPISI I KATASTRI U VRIJEME TURSKE VLADAVINE NA BALKANU

Koncem 14. i do druge polovine 15.stoljeća, jedan za drugim naši krajevi gube nacionalnu samostalnost i ulaze u sastav Osmanlijskog carstva. To je vrijeme kada na Balkanskom tlu, mnoge male i nezavisne kraljevine i kneževine pune unutrašnjih sukoba i protivrječnosti, vojnički i ekonomski iscrpljene traže intervenciju Osmanlijske države, već tada čuvene po vojničkoj snazi i centralizovanoj vlasti punoj moći i autoriteta. Pogranični knezovi i namjesnici sami zahtijevaju suverenitet Osmanlijskih vladara i tako Balkan, relativno brzo dobija nove gospodare.

Godine 1463. i Bosanska država gubi svoju nacionalnu samostalnost, da bi oko 120.godina bila vilajet u sastavu carstva, a 1582. samostalni beglerbegluk, kojim upravljaju beglerbezi i namjesnici sa najvišim rangom provincijske vlasti u carstvu.

Dolaskom u naše krajeve, osmanlijska vlast uvodi brzo i efikasno sve političke i vojničke, administrativno-pravne i druge praktične mjere za što bržu normalizaciju novog stanja. Ove su mjere kod nas bile iste ili slične mjerama kod pokorenih Grka, Bugara i Albanaca.

Praktična i vrlo operativna uprava i administracija Osmanlijske države, vodjena elementarnim principom odbrane i širenja islama, bazirana na institucijama robovskog i timarskog sistema, odredjivali su kurs vojnom i političkom poretku, uveli fiskalni sistem i odredili oblike uživanja zemlje, i tako čvrstim vezama organizovali društveni i politički život te buduće imperije.

Turska iskustva imaju dugu tradiciju u vodjenju države, a najviše iz perioda Abasidske države /751-991/, koja je za